

- sati porez; — *le tracce del crimine*, zamesti, zaturiti trag zločinstva.
- cancellata**, *f.* rešetka; *èsser sotto le -e*, biti u zatvoru, u tamnici.
- cancellazione** e non com. **cancellatura**, *f.* brisanje, izbrisanje; *istruganje*; *ukinuće*; — *d' imposta*, ispis poreza; — *di tavolare*, zemljišničko brisanje.
- cancelleria** *f.* pisarnica, pisarna; poslovica, kancelarija; — *di gabinetto*, kabinetna kancelarija; — *giudiziaria*, sudska kancelarija; *di* —, (ag.) pisarnički, kancelarijski.
- cancellierato**, *m.* kancelarstvo (predsjedništvo ministarstva u Njemačkoj), ured i dostojanstvo kancelarstva.
- cancellière**, *m.* kancelar (ministar-predsjednik u Njemačkoj); (di tribunali) kancelar, pisar; — *dell' Impèro*, državni kancelar; — *dello scacchière*, ministar financija (u Engleskoj).
- cancellista**, *m.* kancelist, pisar.
- cancellò**, *m.* rešetka; ograda od rešetke.
- canceroso** e **cancheroso**, *ag.* (med.) račast, nalik na rak-ranu.
- cànchero**, *m.* rak-rana, rak; živa rana; (fig.) bolest, slabost; nemóć; stalna bolest; (pers.) dosadljivac; *ti colga il —!*, idi bez traga.
- cancrèna**, *f.* (med.) gangrena, vučac, grizlica, truljenje mekih dijelova.
- cancren-are** (*cancreno*), *v. a.* proizvesti gangrenu, truljenje; (fig.) kvariti, pokvariti. || *-arsi*, *v. r.* početi truliti; pokvariti se.
- cancro**, *m.* rak-rana, rak; *di* —, račji.
- candela**, *f.* svijeća (lojena i od voska): (chir.) šipka, pipaljka; *dim.* svijećica; (fis.) — *elettrica*, električna svijećica; *tenere la —*, svijetliti nekome, držati svijeću nekome; *smorzare la —*, ugasiti svijeću; *umarijati*; *il giuoco non vale candela*, ne vrijedi truda; *dover una bella —*, a qđ. treba nekome platiti svijeću, dugovati nekome veliku zahvalnost; *al lume di —*, pri svijeći; *la — è al verde*, dogorjelo je do nokata; *si strugge*, è
- strutto come una —* (di persone) previše je mršav; *farla vedere in —*, pokazati na očevidnost jedne činjenice; (prov.) *né dónna né tela al lume di —*, ženu i robu treba ispitati pri svjetlosti dana.
- candelabro**, *m.* svjetionik, visok, veliki granitni svijećnjak; (gr.-or.) polijejele.
- Candelaia** e **Candelara**, *f.* (fešta della Purificazione, il 2 di febbraio) Svijećnica, Svijetlo Marinje; (gr.-or.) Sretenije.
- candelière**, e pop. **candellière**, *m.* svijećnjak; tvorničar svijeća, svječar; (fig.) *portare*, *règgere il —*, držati svijećnjak.
- Candelòra**, *f.* (più pop. di *candelaia*). *V.* *candelaia*.
- candelòtto**, *m.* debela svijeća (od voska).
- candènte**, *ag.* žarki, usjao, usjan, ražaren.
- candidamente**, *av.* iskreno; naivno, bezazleno, prostodušno.
- candidare** (*càndido*), *v. a.* kandidirati, iznositi vlastitu kandidaturu, istaći sebe za kandidata.
- candidato**, *m.* (=a, f.) kandidat; (a impiego) pripravnik, aspirant; (ad una carica) predloženi; (al sacerdozio) đžakon, mladi duhovnik; (al magistero) učiteljski pripravnik; (pel giudice) sudski kandidat; (d'avvocatura) odvjetnički kandidat; (di nota-riato) bilježnički kandidat; (di esame) kandidat za ispit.
- candidatura**, *f.* kandidatura.
- candidezza**, *f.* (potpuna, očevidna) bjeloca, bjelina, bjelost; — *di animo*, čistoća duše, prostodušnost, iskrenost.
- càndido**, *ag.* (potpuno, očevidno) bijel, bijel bjelcat; (di neve) sniježan; (fulgido) jasan, sjajan; (fig.) prostodušan, iskren, naivan; nevin; *uomo —*, naivčina, dobroćudan.
- candire** (*candisco*, *-sci*; perf. *candii*), *v. a.* (le frutta) preliti rastopljenim šećerom, šećeriti, ošećeriti, osladiti; (lo zucchero) lediti, ulediti; požutjeti šećer; *candirsi i denari*, uplesniviti svoj novac; — *una rapa*, gubiti vrijeme i novac u bezvrijedne stvari.